

Datum: 28.8.2023.

Broj: N-23-261

Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH
Trg BiH broj 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

REPUBLIKA HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
SARAJEVO

Datum prijema: 29-08-2023			
Broj prijema: 06	Broj dokumenta: 163	Broj listova: 1509	Broj priloga: 11/23.

Predmet: Dostavljanje dokumentacije

Poštovani,

U prilogu predmetnog dopisa dostavljamo tri primjerka obostrano potpisanog Ugovora koji se odnosi na isporuku „Konsolidacija aktivne mrežne opreme Vijeća ministara BiH i nabavka mrežne data opreme.

S poštovanjem,

Direktor:


Omar Krivošija



Bosna i Hercegovina, Generalno tajništvo Vijeća ministara, Trg Bosne i Hercegovine broj 1, 71000 Sarajevo, kojeg zastupa generalni sekretar mr. Robert Vidović (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

Comtrade System Integration d.o.o., Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo, kojeg zastupa Omar Krivošija, (u daljem tekstu Ponuđač)

U G O V O R

o Konsolidacija aktivne mrežne opreme Vijeća ministara BiH i nabavka mrežne data opreme

Član 1.

(Predmet ugovora)

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je Ponuđač Comtrade System Integration d.o.o., Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo, odabran kao najpovoljniji ponuđač za isporuku ***Konsolidacija aktivne mrežne opreme Vijeća ministara BiH i nabavka mrežne data opreme***, a na osnovu Otvorenog postupka za dostavu ponuda za nabavku Konsolidacija aktivne mrežne opreme Vijeća ministara BiH i nabavka mrežne data opreme, broj: 06-16-3-1509-2/23 od 31.07.2023. godine.

Član 2.

(Cijena)

Ugovorenu robu, iz člana 1. ovog Ugovora, Dobavljač će isporučiti Ugovornom organu prema cijenama iz svoje ponude u vrijednosti od 482.890,00KM (slovima: četiristotineosamdesetidviejehiljadeosamstodevedeset i 00/100 KM) bez PDV-a, tj. 564.981,30KM (slovima: petstotinašezdesetičetirihiljadedevetstotinaosamdesetijedan i 30/100 KM) sa uključenim PDV-om. Ponuda Dobavljača čini sastavni dio ovog Ugovora. Svi elementi cijene ponude koji sačinjavaju ukupnu vrijednost ugovora su nepromjenljivi u toku trajanja ugovora.

Član 3.

(Plaćanje)

Plaćanje se obavlja na osnovu ispravne fakture dobavljača, za uredno izvršenu isporuku robe i izvođenja radova, fakturu će ispostaviti u KM (konvertibilnim markama) u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema sljedećih originalnih dokumenata.

- a) Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe popisanog od strane ovlaštenih predstavnika Ugovornog organa;
- b) Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu izvršenih usluga potpisanog od strane ovlaštenih predstavnika Ugovornog organa i Ponuđača;
- c) izvedbenu dokumentaciju,
- d) administratorske upute i
- e) drugu neophodnu dokumentaciju.

Član 4. (Porezi)

(1) Ponuđač je odgovoran u potpunosti za sve poreze, takse, dozvole, odobrenja i ostale zakonske obaveze koje nastanu do momenta isporuke robe Ugovornom organu.

(2) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi carine i transporta. Uključen DDP (Delivered Duty Paid) carinski paritet, gdje je mjesto isporuke kontrolno-mjernog sistema u prostorijama Kupca ulica: Trg BiH br.1, Sarajevo.

(3) DDP znači da prodavac isporučuje robu Kupcu uvozno ocarinjenu i spremnu za istovar u ulici Trg BiH br.1, Sarajevo.

Član 5. (Rok isporuke)

(1) Dobavljač se obavezuje da će izvršiti isporuku robe i usluga u roku od stotinupedeset (150) dana od dana stupanja na snagu ugovora, za opremu 90 dana od dana potpisivanja ugovora a radovi 60 dana od dana isporuke opreme .

(2) Nakon završetka isporuke robe predstavnici Ponuđača i Ugovornog organa se obavezuje potpisati Zapisnike o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.

Član 6. (Obaveze ponuđača)

Obaveze Ponuđača jesu sljedeće:

1. Cjelokupan posao iz ovog Ugovora izvrši stručno, kvalitetno i u predviđenom roku, u skladu sa nalogima Ugovornog organa, pravilima i standardima struke za ovu vrstu poslova, poštujući rokove definisane ovim Ugovorom;
2. Izvrši sve radnje neophodne da roba bude spremna za prijem, kao što su: pakovanje, otprema, obavljanje svih neophodnih administrativnih i komercijalnih formalnosti, carinskih formalnosti, prevoz do krajnje destinacije isporuke i sve druge usluge u smislu pripreme robe za prijem na njeno odredište;
3. Obezbjedi punu realizaciju ugovorenog posla u skladu sa svim Zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 06-16-3-1509-2/23 od 15.06.2023 godine i da snosi sve troškove koji nisu eksplicitno navedeni u ponudi, a u toku realizacije posla se ustanovi da su isti neophodni za punu realizaciju ugovorenog;
4. Isporuči robu i izvrši prateće usluge i radove, prema specifikaciji robe i usluga u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije broj: 06-16-3-1509-2/23 od 15.06.2023 godine;
5. Izvrši isporuku robe i prevoz na lokaciju ugovornog organa;
6. Snosi sve rizike za oštećenje robe, do konačne isporuke na lokaciju ugovornog organa;
7. Uz robu isporuči odgovarajuću proizvođačku tehničku dokumentaciju za robu, prema tenderskim Zahtjevima Ugovornog organa;
8. Izvrši sve usluge prema tehničkoj specifikaciji, kao i sve druge prateće radove koji su neophodni za stavljanje isporučene robe u punu funkcionalnost;
9. Zajedno sa predstavnikom Ugovornog organa potpiše zapisnike, Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i usluga;

10. Izda Garantni list sa garantnim rokom, po sticanju uslova za početak garantnog perioda- potvrdom proizvođača opreme ili regionalne kancelarije proizvođača opreme (za teritoriju Bosne i Hercegovine), kojom se potvrđuje da je zahtijevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku.

11. Dostavi izjavu proizvođača da je roba nova i nekorištena.

Član 7. (Obaveze Ugovornog organa)

Ugovorni organ se obavezuje da:

- 1) Izvrši obaveze iz člana 3. ovog Ugovora;
- 2) Izvrši pregled robe;
- 3) Sačini Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe i usluga;
- 4) Obavjesti Ponuđača o eventualnim problemima u radu robe i dogovori sa Ponuđačem način prijave kvara i dogovora u slučaju pokretanja garancije.

Član 8. (Mjesto isporuke)

Mjesto isporuke robe je: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Trg Bosne i Hercegovine broj 1, 71000 Sarajevo.

Član 9. (Raskid ugovora)

- (1) Ako jedna ugovorna strana ne ispunji svoju obavezu, druga strana može zahtijevati ispunjenje ugovornih obaveza ili raskinuti ugovor, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.
- (2) U slučaju raskida Ugovora, shodno će se primijeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima kojima se reguliše dejstvo raskida ugovora.

Član 10. (Garancija)

- (1) Ponuđač garantuje da je roba koja je predmet ovog Ugovoru u skladu sa zahtjevima navedenim u Tehničkoj specifikaciji, kao i sa datom ponudom.
- (2) Ponuđač se obavezuje osigurati garantne rokove za predmet nabavke u minimalnom trajanju kako je to specificirano u Tenderskoj dokumentaciji (Aneks 3 Tehnička specifikacija).
- (3) Prodavac je obavezan dati Ugovornom organu garanciju za kvalitet isporučene robe.
- (4) **Garantni rok za isporučenu robu je 36 mjeseci minimalno 36 (tridesetišest) mjeseci proizvođačke garancije i teče od dana internog tehničkog prijema, a za izvršene usluge (radove) 12 mjeseci.**

Član 11.
(Penali)

U slučaju da Ponuđač ne isporuči robu koja je predmet ovog Ugovora u roku koji je predviđen Ugovorom, Ugovorni organ će, kao naknadu štete, oduzeti iznos od 0,5 % od cijene za svaki dan kašnjenja, a najviše do 10% od cijene Ugovora.

Član 12.
(Viša sila)

- (1) Ponuđač nije odgovoran za odlaganje ili ne izvršavanje Ugovora, raskid Ugovora, naknadu štete i gubitak garancije za dobro izvršenje Ugovora, u slučaju da je do navedenih posljedica došlo usljed više sile.
- (2) Viša sila su događaji van kontrole i uticaja Ponuđača, kao što su ratovi, elementarne nepogode, embarga i restrikcije.
- (3) U slučaju više sile, Ponuđač je dužan odmah pismeno obavijestiti Ugovornog organa o njenom nastanku i posljedicama po ugovorne obaveze.
- (4) Ponuđač i Ugovorni organ su dužni da se pismeno dogovore o načinima i rokovima izvršenja Ugovora u slučaju više sile i načinu ispunjavanja preostalih ugovornih obaveza.

Član 13.
(Primjena Zakona o obligacionim odnosima)

Ukoliko se pri realiziranju ovog Ugovora pojave odnosi koji nisu navedeni u ovom Ugovoru, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.
(Rješavanje sporova)

- (1) Sve eventualne sporove koji mogu nastati u realizaciji ovog Ugovora Ponuđač i ugovorni organ će rješavati prvenstveno sporazumno.
- (2) U slučaju nepostizanja sporazuma, svi sporovi između Ponuđača i Ugovornog organa u vezi sa ovim Ugovorom, rješavat će se pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Član 15.
(Sastavni dijelovi Ugovora)

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su Tehnička specifikacija i Ponuda ponuđača.

Član 16.
(Zaključivanje Ugovora)

- (1) Ugovor će se zaključiti na određeno vrijeme do isporuke predmetnih roba i usluga i potpisa Zapisnika o kvantativnoj i kvalitativnoj isporuci roba i usluga. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.

- (2) Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka, i jedan (1) primjerak za Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine.

PONUĐAČ

Comtrade System Integration d.o.o.

Broj u-23-097

SARAJEVO, 17. 08. 2023. god.



UGOVORNI ORGAN

GENERALNI SEKRETARIJAT
SAVJETA MINISTARA BIH

Broj: 06-16-3-1509-11/23

Sarajevo, 17.08.2023. god.

